

Wallbridge Fenelon Gold Project: 2024 Phase 2 Assay Summary¹

Drill Hole	VG^{*2}	From (m)	To (m)	Length³ (m)	Au (g/t)	Zone/Corridor	
FA-24-581		0.0	35.9	35.9		Overburden	
		35.9	141.5	105.6	0.02	Tabasco	
		141.5	142.5	1.0	1.93	Tabasco	
		142.5	214.9	72.4	0.03	Tabasco	
		214.9	215.4	0.5	4.36	Tabasco	
		215.4	235.5	20.1	0.07	Tabasco	
		235.5	237.0	1.5	5.68	Tabasco	
		237.0	269.0	32.0	0.05	Tabasco	
		269.0	270.0	1.0	0.75	Tabasco	
		270.0	326.0	56.0	0.04	Tabasco	
		326.0	327.0	1.0	1.03	Tabasco	
		327.0	382.0	55.0	0.04	Tabasco	
FA-24-582		0.0	35.6	35.6		Overburden	
		35.6	78.5	42.9	0.02	Tabasco	
		78.5	81.0	2.5	1.28	Tabasco	
		81.0	117.0	36.0	0.02	Tabasco	
		117.0	118.0	1.0	1.34	Tabasco	
		118.0	143.5	25.5	0.03	Tabasco	
		143.5	146.0	2.5	3.93	Tabasco	
	<i>Including</i>		143.5	144.5	1.0	8.46	
			144.5	145.0	0.5	0.10	
			145.0	146.0	1.0	1.17	
			146.0	154.0	8.0	0.11	Tabasco
			154.0	155.0	1.0	0.83	Tabasco
			155.0	248.0	93.0	0.04	Tabasco
			248.0	249.5	1.5	14.66	Tabasco
	<i>Including</i>		248.0	248.5	0.5	4.84	
		*	248.5	249.5	1.0	19.57	
			249.5	255.0	5.5	0.06	Tabasco
			255.0	256.0	1.0	1.26	Tabasco
			256.0	259.0	3.0	0.10	Tabasco
			259.0	260.0	1.0	1.80	Tabasco
			260.0	261.5	1.5	0.06	Tabasco
			261.5	262.0	0.5	1.24	Tabasco
			262.0	278.5	16.5	0.05	Tabasco
			278.5	279.5	1.0	1.23	Tabasco
			279.5	299.5	20.0	0.09	Tabasco
			299.5	301.0	1.5	0.73	Tabasco
			301.0	309.0	8.0	2.91	Tabasco
	<i>Including</i>		301.0	302.5	1.5	4.96	
			302.5	304.0	1.5	0.05	
			304.0	305.0	1.0	11.95	
			305.0	305.5	0.5	0.09	
			305.5	307.0	1.5	1.69	

Wallbridge Fenelon Gold Project: 2024 Phase 2 Assay Summary¹

Drill Hole	VG ^{*2}	From (m)	To (m)	Length ³ (m)	Au (g/t)	Zone/Corridor
		307.0	308.0	1.0	0.02	
		308.0	309.0	1.0	1.20	
		309.0	319.0	10.0	0.09	Tabasco
FA-24-583		0.0	33.8	33.8		Overburden
		33.8	121.5	87.7	0.02	Tabasco
		121.5	122.0	0.5	7.03	Tabasco
		122.0	125.0	3.0	0.25	Tabasco
		125.0	126.0	1.0	1.04	Tabasco
		126.0	148.0	22.0	0.09	Tabasco
		148.0	149.5	1.5	0.51	Tabasco
		149.5	196.0	46.5	0.05	Tabasco
		196.0	197.0	1.0	0.69	Tabasco
		197.0	205.0	8.0	0.07	Tabasco
		205.0	206.0	1.0	0.51	Tabasco
		206.0	237.0	31.0	0.05	Tabasco
		237.0	238.3	1.3	0.75	Tabasco
		238.3	244.0	5.7	0.06	Tabasco
		244.0	245.0	1.0	2.89	Tabasco
		245.0	262.0	17.0	0.07	Tabasco
		262.0	263.5	1.5	0.81	Tabasco
		263.5	266.5	3.0	0.04	Tabasco
		266.5	269.5	3.0	2.70	Tabasco
		269.5	273.0	3.5	0.09	Tabasco
		273.0	274.0	1.0	0.54	Tabasco
		274.0	301.0	27.0	0.02	Tabasco
FA-24-584		0.0	30.4	30.4		Overburden
		30.4	127.5	97.2	0.01	Tabasco
		127.5	129.1	1.6	1.17	Tabasco
		129.1	152.0	22.9	0.03	Tabasco
		152.0	153.5	1.5	0.61	Tabasco
		153.5	219.0	65.5	0.06	Tabasco
		219.0	221.7	2.7	5.92	Tabasco
	<i>Including</i>	219.0	220.0	1.0	0.52	
		220.0	221.0	1.0	14.91	
		221.0	221.7	0.7	0.50	
		221.7	284.0	62.3	0.01	Tabasco
		284.0	287.0	3.0	1.06	Tabasco
		287.0	301.0	14.0	0.05	Tabasco

Notes

1 Highlighted assay composites have been selected based on a Metal Factor >5 gm*mtrs and/or includes a result >5 g/t (MF = Au g/t * Interval length).

2 Asterisk * denotes visible gold (VG) observed in drill core.

3 True widths are estimated to be 60-90% of the reported core length intervals.

Wallbridge Fenelon Gold Project: 2024 Phase 2 Drillhole Information

Drill Hole ID	Easting (NAD83)	Northing (NAD83)	Elevation (m)	Length (m)	EOH Depth (m)	Azimuth	Dip	VG ⁽¹⁾
FA-24-581	670097	5542019	259	382	382	360	-56	
FA-24-582	670066	5542070	259	319	319	0	-55	VG
FA-24-583	670161	5542078	259	301	301	0	-53	
FA-24-584	670217	5542066	260	301	301	0	-52	

⁽¹⁾ Drill holes containing visible gold ("VG").